

1184.

Na osnovu člana 18 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17 i 28/18), Vlada Crne Gore, na sjednici od 8. jula 2022. godine, donijela je

**UREDBU
O PRESTANKU VAŽENJA UREDBE O NAČINU
VOĐENJA EVIDENCIJE O DRŽAVNOJ POMOĆI**

Član 1

Uredba o načinu vođenja evidencije o državnoj pomoći („Službeni list CG”, br. 27/10 i 34/11) prestaje da važi.

Član 2

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-4232/2

Podgorica, 8. jula 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

1185.

Na osnovu člana 12 stav 3 Uredbe o Vladi Crne Gore („Službeni list CG”, br. 80/08, 14/17, 28/18 i 63/22) i člana 9a stav 3 Odluke o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji („Službeni list CG”, br. 9/12, 15/14, 19/17, 33/18, 48/18, 55/21 i 27/22), Vlada Crne Gore, na sjednici od 22. jula 2022. godine, donijela je

ODLUKU O SAVJETU ZA VLADAVINU PRAVA

Član 1

Ovom odlukom utvrđuje se sastav i način rada Savjeta za vladavinu prava, kao privremenog radnog tijela Vlade Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada).

Član 2

Savjet za vladavinu prava (u daljem tekstu: Savjet) čine predsjednik/ica, zamjenik/ica predsjednika/ice i dvanaest članova/ica.

Predsjednik/ica Savjeta je predsjednik/ica Vlade.

Zamjenik/ica predsjednika/ice Savjeta je potpredsjednik/ica Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministar/ka evropskih poslova.

Članovi/ice Savjeta su:

- 1) ministar/ka pravde;
- 2) ministar/ka unutrašnjih poslova;
- 3) ministar/ka bez portfelja zadužen/a da se stara o sprovođenju politike u oblasti borbe protiv korupcije;
- 4) predsjednik/ica Vrhovnog suda Crne Gore;
- 5) predsjednik/ica Sudskog savjeta;
- 6) vrhovni/a državni/a tužilac/tužiteljka;
- 7) glavni/a specijalni/a tužilac/tužiteljka;
- 8) direktor/ka Uprave policije;
- 9) direktor/ka Agencije za sprječavanje korupcije;
- 10) pregovarač/ica za klaster 1 - Temeljna poglavlja;
- 11) predstavnik/ica Tužilačkog savjeta iz reda članova/ica Tužilačkog savjeta;
- 12) predstavnik/ica NF „Građanska alijansa”.

Savjet ima sekretara/ku koji/a obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjeta.

Sekretar/ka Savjeta se određuje iz reda zaposlenih u Ministarstvu evropskih poslova.

Član 3

Savjet:

- prati realizaciju obaveza iz poglavlja 23 - Pravosuđe i temeljna prava i 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, u skladu s preporukama potpredsjednika/ice Vlade za spoljnu politiku, evropske integracije i regionalnu saradnju i ministra/ke evropskih poslova i pregovarača/ice za klaster 1 - Temeljna poglavlja;

- prati realizaciju obaveza u cilju ispunjenja privremenih mjerila u poglavljima 23 - Pravosuđe i temeljna prava i 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost;

- prati realizaciju obaveza u cilju ispunjenja završnih mjerila u poglavljima 23 - Pravosuđe i temeljna prava i 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost;

- razmatra razloge za kašnjenje u realizaciji obaveza i daje preporuke državnim organima, organima državne uprave i drugim organima i institucijama za hitno postupanje u cilju realizacije obaveza iz poglavlja 23 - Pravosuđe i temeljna prava i 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost; i

- vrši druge poslove, u skladu s Odlukom o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

Član 4

Sjednice Savjeta održavaju se u skladu s potrebama dinamike procesa pregovora i s njima povezanim aktivnostima u oblasti vladavine prava, naročito u poglavljima 23 - Pravosuđe i temeljna prava i 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost, a najmanje jednom kvartalno.

Predsjednik/ica Savjeta saziva sjednice po sopstvenoj procjeni ili na prijedlog članova/ica Savjeta.

Sjednice Savjeta može sazvati i zamjenik/ica predsjednika/ice Savjeta, uz prethodnu saglasnost predsjednika/ice Savjeta.

Predsjednik/ica Savjeta može organizovati konsultativne sastanke u cilju hitnog rješavanja pitanja koje usporava dinamiku pregovora u poglavljima 23 - Pravosuđe i temeljna prava i 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost sa članovima/icama Savjeta zaduženim za sprovođenje konkretnih aktivnosti u oblasti vladavine prava.

U radu Savjeta, po pozivu, mogu učestvovati predstavnici/ice državnih organa, organa državne uprave i drugih institucija, kao i predstavnici/ice civilnog društva.

O dinamici ispunjavanja obaveza u poglavljima 23 - Pravosuđe i temeljna prava i 24 -Pravda, sloboda i bezbjednost, predsjednik/ica Savjeta, po potrebi, upoznaje Kolegijum za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.

Član 5

Predsjedniku/ici, zamjeniku/ici predsjednika/ice, članovima/icama i sekretaru/ki Savjeta pripada naknada za rad.

Mjesečna naknada iz stava 1 ovog člana isplaćuje se iz budžetskih sredstava organa na čiji prijedlog su imenovani predsjednik/ica, zamjenik/ica predsjednika/ice, članovi/ice i sekretar/ka Savjeta, a naknada za člana/icu Savjeta predstavnika/ice nevladine organizacije isplaćuje se iz budžetskih sredstava Ministarstva evropskih poslova.

Visina naknade iz stava 1 ovog člana utvrđuje se posebnom odlukom Vlade.

Član 6

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o Savjetu za vladavinu prava („Službeni list CG”, broj 13/21).

Član 7

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-4612/2

Podgorica, 22. jula 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

1186.

Na osnovu člana 35 stav 2 Zakona o državnoj imovini („Službeni list CG”, broj 21/09) Vlada Crne Gore, na sjednici od 22. jula 2022. godine, donijela je

ODLUKU
O PRENOSU PRAVA RASPOLAGANJA NA
ZEMLJIŠTU - NEPOKRETNOSTI OPŠTINI KOLAŠIN, BEZ NAKNADE, RADI
OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA - ADAPTACIJE POSTOJEĆIH I IZGRADNJE
NOVE KAPTAŽE ZA VODOSNADBIVJEVANJE U MUŠOVIĆA RIJECI - OPŠTINA
KOLAŠIN

1. Vlada Crne Gore prenosi pravo raspolaganja na zemljištu - nepokretnosti, površine 271m², u Opštini Kolašin, bez naknade, radi ostvarivanja javnog interesa - adaptacije postojećih i izgradnje nove kaptaže za vodosnadbijevanje u Mušovića Rijeci - Opština Kolašin, evidentiranom na katastarskoj parceli broj 386/8, list nepokretnosti broj 39 KO Mušovića Rijeka - Opština Kolašin.

2. Ova odluka će se objaviti u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-4654

Podgorica, 22. jula 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

1187.

Na osnovu člana 307 stav 1 tačka 2, a u vezi člana 260 Zakona o privrednim društvima („Službeni list CG”, br. 65/20 i 146/21), Vlada Crne Gore na sjednici od 22. jula 2022. godine, donijela je

**ODLUKU
O DOBROVOLJNOJ LIKVIDACIJI DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
„MONTENEGRO WORKS”**

Član 1

Dobrovoljna likvidacija po skraćenom postupku Društva sa ograničenom odgovornošću „Montenegro Works” registarski broj 50995624, PIB 03394352 (u daljem tekstu: Društvo), osnovanog Odlukom o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću „Montenegro Works” („Službeni list CG”, broj 85/21), sprovodi se zbog nemogućnosti ostvarenja prihoda, održivog i uspješnog poslovanja na tržištu.

Član 2

Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada) kao osnivač Društva sa 100% udjelom do 4. avgusta 2022. godine će izmiriti sve preostale obaveze Društva prema povjeriocima, zaposlenima, kao i poreski dug.

Član 3

Nakon sprovedenog postupka dobrovoljne likvidacije i brisanja Društva iz Centralnog registra privrednih subjekata Vladi pripadaju:

- novčana sredstva na transakcionim računima Društva (510-151562-90 i 510-151441-65), koji se vode kod Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica (CKB), i
- oprema Društva sa stanjem na dan stupanja na snagu ove odluke.

Član 4

Radnje potrebne za postupak dobrovoljne likvidacije i brisanja Društva iz Centralnog registra privrednih subjekata u skladu sa zakonom vršiće mr Aleksandar Damjanović, ministar finansija.

Član 5

Danom objavljivanja Rješenja o brisanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Montenegro Works” prestaju da važe Odluka o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću „Montenegro Works” („Službeni list CG”, broj 85/21) i Statut Društva sa ograničenom odgovornošću „Montenegro Works” („Službeni list CG”, broj 90/21).

Član 6

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 04-4710/2

Podgorica, 22. jula 2022. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
dr **Dritan Abazović**, s.r.

1188.

Na osnovu člana 72 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG” br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma donijelo je

**PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA BETONSKE
KONSTRUKCIJE**

Član 1

U Pravilniku o tehničkim zahtjevima za betonske konstrukcije („Službeni list CG”, br. 20/18, 39/19, 57/20 i 71/21) u članu 30 riječi: „do 1. avgusta 2022. godine” zamjenjuju se riječima: „do 1. januara 2023. godine.”

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 1010-333/22-5641/3

Podgorica, 29. jula 2022. godine

Ministarka,
Ana Novaković Đurović, s.r.

1189.

Na osnovu člana 72 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG” br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma donijelo je

**PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ZIDANE
KONSTRUKCIJE**

Član 1

U Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zidane konstrukcije („Službeni list CG”, br. 18/18, 40/19, 41/20, 71/21 i 10/22) u članu 31 riječi: „do 1. avgusta 2022. godine” zamjenjuju se riječima: „do 1. januara 2023. godine.”

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 1010-333/22-5642/3

Podgorica, 29. jula 2022. godine

Ministarka,
Ana Novaković Đurović, s.r.

1190.

Na osnovu člana 72 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG” br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma donijelo je

**PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ČELIČNE
KONSTRUKCIJE**

Član 1

U Pravilniku o tehničkim zahtjevima za čelične konstrukcije („Službeni list CG”, br. 25/18, 40/19, 45/20 i 71/21) u članu 29 riječi: „do 1. avgusta 2022. godine” zamjenjuju se riječima: „do 1. januara 2023. godine.”

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 1010-333/22-5643/3

Podgorica, 29. jula 2022. godine

Ministarka,
Ana Novaković Đurović, s.r.

1191.

Na osnovu člana 72 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG” br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma donijelo je

**PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA ALUMINIJUMSKE
KONSTRUKCIJE**

Član 1

U Pravilniku o tehničkim zahtjevima za aluminijumske konstrukcije („Službeni list CG”, br. 19/18, 40/19, 42/20 i 71/21) u članu 30 riječi: „do 1. avgusta 2022. godine” zamjenjuju se riječima: „do 1. januara 2023. godine.”

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 1010-333/22-5645/3

Podgorica, 29. jula 2022. godine

Ministarka,
Ana Novaković Đurović, s.r.

1192.

Na osnovu člana 72 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG” br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma donijelo je

**PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA DRVENE
KONSTRUKCIJE**

Član 1

U Pravilniku o tehničkim zahtjevima za drvene konstrukcije („Službeni list CG”, br. 18/18, 40/19, 55/20 i 71/21) u članu 34 riječi: „do 1. avgusta 2022. godine” zamjenjuju se riječima: „do 1. januara 2023. godine.”

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 1010-333/22-5646/3

Podgorica, 29. jula 2022. godine

Ministarka,
Ana Novaković Đurović, s.r.

1193.

Na osnovu člana 72 stav 2 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG” br. 64/17, 44/18, 63/18 i 82/20), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma donijelo je

**PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA SPREGNUTE
KONSTRUKCIJE OD ČELIKA I BETONA**

Član 1

U Pravilniku o tehničkim zahtjevima za spregnute konstrukcije od čelika i betona („Službeni list CG”, br. 28/18, 40/19, 49/20 i 71/21) u članu 31 riječi: „do 1. avgusta 2022. godine” zamjenjuju se riječima: „do 1. januara 2023. godine.”

Član 2

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 1010-333/22-5647/3

Podgorica, 29. jula 2022. godine

Ministarka,
Ana Novaković Đurović, s.r.